



civilian secretariat for police service

Department:
Civilian Secretariat for Police Service
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Private Bag X922, PRETORIA, 0001, 268 Lilian Ngoyi, Fedsure Building 2nd
Floor, Lilian Ngoyi le Pretorius Streets PRETORIA

WEB: www.policesecretariat.gov.za

Leano le le Kopantsweng la Thibelo ya Bosenyi le Tirisodikgoka

1. ICVPS ke eng?

Leano le le Kopantsweng la Thibelo ya Bosenyi le Tirisodikgoka (ICVPS) ke leano la puso le le ikaeletseng go rotloetsa mokgwa o o kopantsweng wa thibelo mabapi le go samagana le medi e e bakang bosenyi le tirisodikgoka. E amogela gore pabalesego ga se maikarabelo a SAPS fela mme e amogela mokgwa wa “puso yotlhe” le wa “setšhaba sotlhe”.

ICVPS e ikaegile ka dipilara di le thataro, e leng:

- ✚ Pilara ya 1: Tsamaiso e e Matla ya Bosiamisi jwa Bosenyi: e e buang ka bokgoni, tsibogo le boporofeshenale jwa lephata la bosiamisi jwa bosenyi mo go samaganeng le ditlhokego le mathata a batho mo dintlheng tsa bosenyi le pabalesego.
- ✚ Pilara ya 2: Tsereganyo ya go sa le gale go Thibela Bosenyi le Tirisodikgoka le go Tsweletsa Pabalesego: e e samaganang le dintlha tsa pabalesego le thibelo ya bosenyi le tirisodikgoka ba sa le bannye, go netefatsa gore bana go tloga ka malatsi a bona a ntlha a le 1000 ba newa tshimologo e e itekanetseng. Gape mo Tlhabololong ya Bana ba Bannye, bana ba sirelediwa le go rutwa sentle, go akaretsa le kwa dikolong, mo baaging, mo mabaleng a metshameko, mme gongwe le gongwe kwa ba yang teng ba tshwanetse go nna le go ikutlwa ba babalesegile.
- ✚ Pilara ya 3: Tshegetso ya Batswasetlhabelo: se se bua ka fa moamegi mongwe le mongwe a tshwanetseng go kgona go bulela batswasetlhabelo ka teng, go ba naya tshegetso le tlhokomelo e e ba tshwanetseng, le go samagana le dikgoreletsi

dingwe le dingwe tse ba ka tswang ba lebane le tsona. Go tsenngwa tirisong ga tšhata ya motswasetlhabelo go botlhokwa thata.

✚ **Pilara ya 4: Thebolo ya ditirelo e e nonofileng le e e kopantsweng ya pabalesego le thibelo ya tirisodikgoka:** Re tshwanetse go golaganya batho botlhe le ditirelo le didirisiwa tse di maleba gore baagi ba amogele thuso e ba e tlhokang gore ba babalesege. Se gape se bua ka thebolo ya ditirelo tsa motheo, go tlisa mananeo le ditirelo tse di samaganang le dintlha tsa lehuma, botlhokatiro, go tlhoka tekatekano le go rotloetsa tlhabololo ya loago le ikonomi. Go tshwanetse ga nna le kgokaganyo e e siameng le tisanommogo ka bannaleseabe botlhe.

✚ **Pilara ya 5: Pabalesego ka Moakanyetso wa Tikologo:** Moakanyetso o o siameng wa mafelo a rona a bonno o thusa go rotloetsa pabalesego le go thibela bosenyi le tirisodikgoka mo setšhabeng sa rona. Thulaganyo ya ditoropo le metseselegae e tshwanetse go tsaya tsia pabalesego ya batho, sekai, go netefatsa gore dipone tsa mo mebileng di dira sentle go bonesa mafelo gore batho ba ikutlwe ba babalesegile, gore ditlhatshana le bojang jo boleele di remiwe mo mafelong go thibela bosenyi go diragala . , le go tlhama mafelo a metshameko le boitapoloso le dikopano tsa baagi. Se se tla tokafatsa maikutlo a pabalesego mo baaging le go tlhama tikologo e e babalesegileng le e e siametseng.

✚ **Pilara ya 6: Botsayakarolo jo bo Matlhagatlhaga jwa Setšhaba le jwa Baagi:** fa re dira gore baagi e nne lefelo la go tlhama mananeo a thibelo ya bosenyi le tirisodikgoka, re matlafatsa baagi ba rona le batho ba rona go nna beng ba pabalesego ya bona. Se gape se raya gore ba tshwanetse go nna karolo ya thulaganyo ya pabalesego mo mafelong a ba nnang mo go one, kwa tirong ya bona, kwa dikolong, kwa mabenkeleng a magolo, le kwa mafelong mangwe le mangwe a mangwe. Go tlhongwa ga ditheo tsa baagi go naya baemedi ba baagi lentswe ka ga dithulaganyo tsotlhe tsa pabalesego le dikgato tsa thibelo mo baaging ba bona.

2. Seabe sa me ke eng jaaka leloko la baagi mo Leano le le Kopantsweng la Thibelo ya Bosenyi le Tirisodikgoka?

Jaaka leloko la baagi, o tshwanetse go tsaya maikarabelo a pabalesego ya gago le mo teng ga lefelo le o nnang mo go lona, go nna kelotlhoko ka metlha, bega ditiro dingwe le dingwe tse di belaetsang mo teng ga baagi ba gago, itse baagisani ba gago le maloko a baagi ka wena, itse ditirelo tse di leng teng mo go wena go tswa mo pusong le seabe se o tlhokang go nna le sona go fitlhelela ditirelo tseo, nna mmueledi wa batho ba ba mo kotsing mo teng ga setšhaba sa gaeno, o se ka wa didimala fa o lebile tshiamololo,

tirisodikgoka, tirisodikgoka ya mo gae, ditiro tsa bosenyi, mme o bebele bothati jo bo maleba tseno tsotlhe.

O tlhoka go nna le seabe mo ditirong tsa baagi le go abelana tshedimosetso e e tla thusang go thibela maemo pele ga fa maemo ano a tthatlogela kwa maemong a a kwa godimo, sekai, fa go itsege mafelo mangwe a a botlhokwa a ditiro tsa bosenyi mo tikologong ya gaeno, kgotsa kwa maloko a baagi a tshosediwang ke digongwana, o tlhoka go bega ditiro tse kwa diofising tse di maleba, kwa diteišeneng tsa mapodise, le kwa baeteledipeleng ba baagi gore merero eo e rarabololwe.

3. Leano la go tsenya tirisong la ICVPS ke lefe?

ICVPS ke leano la tsenyotirisong. E na le mananeo a a tlhalosang ditiro le maikarabelo a monnalseabe mongwe le mongwe yo o nang le maikarabelo a go e tsenya tirisong. E tlhoka thulaganyo e e kopantsweng le tekanyetsokabo le kago ya bokgoni e e tshwanetseng go diragala mo dikarolong tsotlhe tsa puso, mme seno se akaretsa botlhe ba ba nang le seabe mo pusong le mo setšhabeng go kopana mmogo go dira thulaganyo eno. Gape e tlhoka ditshupo tse di tlhamaletseng tsa tiragatso go tsenya tirisong, mme e tshwanetse go nna le ditshupo tsa go ela tlhoko le go sekaseka go lekanya ditokafatso mo maemong a bosenyi.

4. O tile go netefatsa jang gore ICVPS e tsenngwa tirisong ka katlego?

Re tla dira se ka go lekanya seabe sa ICVPS ka go fokotsa maemo a bosenyi, koketsego ya ditiro le tlhabololo kwa mafelong a selegae. Re kopa DPME go akaretsa ditshupo tsa maemo a a kwa godimo mo Letlhomelong la Togamaano la Pakagare (MTSF/MTDP) go netefatsa tsenyotirisong ya ICVPS le go netefatsa gore lefapha lengwe le lengwe le rwa maikarabelo.

Didiriswa tse dingwe tsa M&E ka Mafapha a Diporofense a Pabalesego ya Baagi di tla thusa go tlhola gore a bannalseabe botlhe ba dira se ba tshwanetseng go se dira, le go se dira ka katlego. Re tlhomile Komiti ya Tiro mo maemong a bosetšhaba go gokaganya dithulaganyo tsotlhe le go bega ka ga dikatlego le dikgwetlho ka maano a go fokotsa dikgwetlho tseo.

5. O tla netefatsa jang gore 'puso yotlhe le setšhaba sotlhe' di nnaleseabe mo ICVPS

Re tla bo re dirisa Mokgwa wa Tlhabololo ya Dikgaolo (DDM) jaaka serala se se botlhokwa sa go tsenya tirisong ICVPS ka katlego le go gokaganya go ralala dikarolo tse tharo tsa puso. Diporofense le pusoselegae di tla netefatsa go rulaganngwa ga ICVPS le DDM. Diofisi tsa Ditonakgolo le tsona di solofetswe go nna le seabe se se botlhokwa mo go gokaganyeng le mo go tshofofatseng go tsenngwa tirisong ga ICVPS. Go tsenngwa tirisong ga ICVPS ka katlego go ikaegile thata ka gore leloko lengwe le lengwe la setšhaba le puso ka go tshwana ba itlame go dira mmogo gore go fitlhelwe baagi ba ba babalesegileng go botlhe.